



САҢГА ОЛЖ

№ 28 (12007) • От ыйын 18 күнэ, 2025 сыл, бээтинсэ • 12+



Бу
нүөмэргэ

Манчаары оонньуулары - 2025

Айаал Павлов: "Кыайыбын кырачаан сиэммэр Владикка аныыбын" /3

Улуу Кыайыы 80 сыла

Уоттаах сэриини ааспыт хорсун буйун /5

Сынньалаҥна

Атыннар /7

Чурапчыга оскуоланы мэтээлинэн бүтэрбит оҕолору чиэстээтилэр

Үөрэх. Улуус баһылыга Степан Саргыдаев оҕолору, төрөппүттэри ыҥыран, көрсүһүүнү тэрийдэ /2



Чурапчы медалистарын кытта ЕЛЕНА МАКАРИНСКАЯ ТУФАРНИТЭ

ТЭТТИК

Чурапчыга "Здравосмотр" биригээдэ үлэлиир

Быйыл бэс ыйын 30 күнүттэн саҕалаан Чурапчы быраастара мобильнай медицинскэй комплекс массынатанан сылдьан, оройуон киинигэр көһө сылдьан үлэлиилэр. Мантан ыла улуус олохтоохтору, ордук саастаах дьон, медицинскэй чинчийини улахан кыһалҕата суох ааһар буолуохтара диэн киин балыыһа салалтата иһитиннэрэр.

Мобильнай биригээдэ: дабыланныаны, антопометрия мээрэйдиктэрэ, сүбэлэри биэриэхтэрэ, миэстэтигэр ЭКГ түһэриэхтэрэ, саахары мээрэйдээн итиэннэ гепатит, ВИЧ анализтарын тутатына ылыахтара, холестерини бэрэбиэркэлиэхтэрэ, харах дабыланныатын мээрэйдиктэрэ, кэрэ аңардар рентгеннэ маммографияны онотторуохтарын, көрдөрүнүөхтэрин сөл. Мантан иннэ хас бэнидиэнник уонна чэппиэр ахсын мобильнай биригээдэ Чурапчы нэһилиэтин Ленин аатынан уулусса 34 нүөмэрдээх "Ус кут" дьиэтин таһыгар эбиэттэн киэһэ 14 чаастан саҕалаан 20 чааска диэри үлээлиэхтэрэ. Ааспыт күннэргэ исписэлиистэр 100-тэн тахса киһини көрдүлэр.

Чурапчы гимназиятын үөрэнээччилэрэ ситиһиилэннилэр

СӨ наукаларын аччыгый академиятыгар түөрт күн устата нуруоттар икки ардыларынааҕы оскуолалар кэмпириэнсийэлэрэ VI-с төгүлүн ытыллан түмүктэннэ.

Барыта холбоон II судаарыстыбаттан Турциятан, Пакистантан, Араб Эмиратытан, Кытайтан, Индонезиятан, Тайлантан, Пуэрто Рикоттан, Палестинатан од а 204 үөрэнээччи кыттыны ыллылар. Кэмпириэнсийэ формата үрдүтүн уонна кэтэхтэн буолла. Гуманитарнай, социальнай наукалар, физика, математика, экология, естественнай наукалар диэн тустуһунан хайысхалар үлэлээтилэр. Манна С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятын үөрэнээччилэрин СӨ үөрэбириитин үтүөлээх учуутала Ирина Соловьева салайан илдэ сырытта.

Физика секциятыгар 10-с кылаас үөрэнээччитэ Кристина Куличкина 2-с (сал. Т.Н.Макарова), Витя Петров 3-с (сал. М.И.Хоютанова) миэстэ, лингвистика уонна филология секциятыгар Аюми Дьячковская 2-с (сал. Н.А.Белолобская) миэстэ буоллулар. Виолетта Манасьева икки бириистээх миэстэбэ тигистэ, маннай постернай күрэххэ экспертизэ түмүгүнэн анал бириэмийэбэ тигистэ итини сэргэ кини бэйэтин секциятыгар 3-с миэстэ буолла (сал. И.С.Соловьева).

Чурапчыга күн-дьыл туруга



От ыйын 18 күнэ
БЭЭТИНСЭ

От ыйын 19 күнэ
СУБУОТА

От ыйын 20 күнэ
БАСКЫҤАҤНА

От ыйын 21 күнэ
БЭНИДИЭННИК

От ыйын 22 күнэ
ОПТУОРУНЬУК

От ыйын 23 күнэ
СЭРЭДЭ

От ыйын 24 күнэ
ЧЭППИЭР



27° 16°



24° 16°



25° 16°



27° 17°



26° 16°



26° 17°



23° 14°

Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

Национальной бырайыактары олоххо киллэриигэ-Саха сирэ инники күөнгэ

Айсен Николаев өрөспүүбүлүкэҥэ национальной бырайыактары олоххо киллэриин хаамытын көрүүгэ мунһабы ытты. Ил Дархан 2025 сыл алта ыйын түмүгүнэн Саха сирэ национальной бырайыактар чэрчилэринэн үбү-харчыны туһаҥа таһаарыыга Уһук Илингэ бастагы уонна Арасыйыа субъектарын ортолоругар уон тохсус мизэстэҥэ тахсыбытын иһитиннэрдэ.

«Бу өрөспүүбүлүкэҥэ үбү-харчыны киллэриин уонна ону туһанын үрдүк таһымнаахтык ытылларын туоһулуур», – диэтэ Айсен Николаев.

«Үп-харчы көрүллүүтүн, бырайыактыыр-сметелиир докумуоннар бэлэм буолууларын уонна сир учаастактарын тырыллыытын эрдэттэн хааччыыахтаахпыт. Национальной бырайыактары олоххо киллэриин сүрүн соруҥа – дьон олохун хаачыстыбатын үрдэтии», – диэн тоһоҕолоон эттэ Айсен Николаев.

Култуура санга эбийиэктэрэ тутуллаллар

Ил Дархан өрөспүүбүлүкэҥэ култуура санга эбийиэктэрин тутуу хаамытын көрүүгэ мунһабытты. Биир сүрүн боппуруоһунан В.А. Босиков аатын сүгэр Музыка үрдүкү оскуолатын тутуу иккис түһүмэҥэ буолла. Бу эбийиэги үлэҥэ 2026 сылга киллэрэргэ былаанныылар. Санга комплекс иэнэ – 10 тыһыынча квадратнай миэтирэ көрингэ. Манна санга үөрэнэр аудиториялар, репетициялыыр саалалар, кэнсиэртир саала, итиэннэ 150 мизэстэлээх интернат киирэллэр. Үөрэнэр корпусу 240 - ча устудьуонна суоттаммыт.

Айсен Николаев Музыка үрдүкү оскуолатын тутууга улахан болҕомто ууруларын бэлиэтээтэ. Эбийиэк дойдуга Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин бэйэтэ өйөөбүт федеральной бырайыагы чэрчитинэн тутуулар. Ил Дархан оскуола үрдүк хаачыстыбалаахтык уонна кэмигэр тутуулан бүтүөхтээгин тоһоҕолоон эттэ. Бу эбийиэккэ Уһук Илин эдэр талааннара үөрэннэхтэрэ.

Санатан эттэххэ, Саха сиригэр 2018 сылтан 2024-кэ диэри бары салаанан үбүлээһин түмүгэр култуура 58 эбийиэҥэ үлэҥэ киллэриллибитэ. Быйыл хайыы-үйэҥэ Горнай улуунун Атамай наһилигэр Элбэх функциялаах сынһанар киин уонна Аллараа Бэстээххэ Василий Местников аатын сүгэр Култуураны сайыннарыы киинэ дьэндэйдилэр.

Ил Дархан үөрэх бастыһынарын эҥэрдэлээтэ

Ил Дархан биир кэлим судаарыстыбаннай экзаменна 100 баалы ылбыт үөрэнээччилэри уонна бэйэлэрин хайысхаларыгар мунутуур көрдөрүүнү ситиспит колледж уонна техникум бүтэрээччилэрин эҥэрдэлээтэ.

«Бүгүн биһиги үөрэх кыһаларын бүтэрбит бастыһы үөрэнээччилэрбитин чизэстибит. Эһиги улахан кыһыны ситиһэн, үлэҥэ-хамнаска дьонун сайаапка онордугут», – диэтэ Айсен Николаев.

Быйыл 100 баалы математикаҥа биэс оҕо ылла. Түөрт үөрэнээччи 100 баалы нуучча тылыгар, үс – химияҥа, икки – литератураҥа уонна биир общественнааҥа ситистилэр. Үс үөрэнээччи иккилии предметкэ 100-түү баалы ылла.

Колледжтары уонна техникумнары бүтэрээччилэртэн мунутуур көрдөрүүнү 13 идэҥэ 24 устудьуон, ол иһигэр ХИФУ инфраструктурнай технологияларын колледжын 6 үөрэнээччигэ ситистэ.

СӨ Ил Дарханын уонна Бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.

Чурапчыга оскуоланы мэтээлинэн бүтэрбит оҕолору чизэстээтилэр

Үөрэх. Улуус баһылыга Степан Саргыдаев оҕолору, төрөппүттэри ыңгыран, көрсүһүүнү тэрийдэ

Елена МАКАРИНСКАЯ

Быйыл оскуоланы барыта 247 оҕо бүтэрэн, олох киэн аартыгар үктэннилэр. Олортон кыһыл уонна үрүң көмүс мэтээлинэн 17 оҕо бүтэрдэ.

Кыһыл көмүс мэтээлинэн С.К. Макаров аатынан Чурапчытаагы гимназияттан Инга Григорьева, Дина Максимова, Инна Пермьякова, Сандаара Саввина уонна Алаҥартан Иван Слепцов бүтэрдилэр. Кинилэргэ улуус баһылыга 10000 солк. сэртификэти туттарда.

Үрүң көмүс мэтээл хаһаайынарынан С.К. Макаров аатынан Чурапчытаагы гимназияттан Карина Баина, Анна Захарова, Лилия Ноговицына, Николай Павлов, Дайаана Рожина, Юлиана Саввина, Арина Сотникова, С.А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатыттан Семен Егоров, Хатылыттан Валентина Иванова, Чакыртан Айсена Михайлова, Сылантан Айна Яковлева буоллулар.

Үөрэх салалтатын начаалынныыга Юрий Посельский эҥэрдэлээн туран, оҕолор Бочуот кинигэтигэр киирбитэрин туоһулуур сибидиэтэлигибэни уонна махтал суругу туттарда.

Төрөппүттэр ааттарыттан махтал тылы Александр Макси-

мов, урукку сылларга мэтээлинэн бүтэрбиттэр ааттарыттан Виктория Копылова этилэр. Оҕолор баҥарар үөрэхтэригэр киирэн, олохторун суолун тобулалларыгар баҥардылар.

Оҕолор ааттарыттан харда тылы Алаҥар оскуолатын бастыһы выпускнига Ваня Слепцов эттэ.

●●● Быйылгы үөрэх дьыла биһигэ улахан суолталаах буолла. Арасыйыаҥа Аҕа дойдуну көмүскээччи, Сахабыт сиригэр Ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу, улууспутугар Үйэлээх килбиэн, Чурапчы улууһа төрүттэммитэ 95 уонна Улуу Кыайыы 80 сыла. Бу бэлиэ сылларга олохуран, туруоруммут сыалбытын-сорукпутун толордубут. Үөрэнээччилэр оҕо тэрилтэтин кытта ыкса ситимнээхтик үлэлээн, араас дьаһалларга ситиһиилээхтик, көхтөөхтүк кытынныбыт. Бүтүн Арасыйыатаагы бастыһынар хамсааһыннара, өрөспүүбүлүкэтээҥи "Өксөкү сиэннэрэ", улуустаагы "Боотур Уус сыдыаннара" чэрчитинэн ыччат сайдарын туһугар элбэх үлэ ытылынна. Биһигэ кыахпытын толору арыларбытыгар, кыһанарбытыгар учууталларбыт, настаабынныктарбыт көмөлөрө улахан. Билигин бэйэбит олохпутун, дьылбабытын быһаарынар, Ийэ дойдубут толору бырааптаах гражданныра буол-



лубут. Биһиги бүгүн 11 сыллаах сыралаах үлэбит үрдүк сыанабылы ылан, мэтээллээхтэр ааттарын сүгэн, долгуйан, үөрэн турабыт. Үөрэппит-такайбыт учууталларбытыгар, ыччаты иитиигэ-үөрэтиигэ тус өйөбүл буолар улууспут баһылыгар Степан Анатольевичка, үөрэх салалтатын начаалынныыгар Юрий Посельскийга махтанабыт. Биһигини күн сиригэр көрдөрөн, иитэн-улаатыннарар таһаарбыт төрөппүттэрбитигэр мунгура суох махтанабыт. Бу улахан баҥарааҥны чизэстээхтик илдэ сылдыахпыт, оскуолабыт, улууспут, Сахабыт сирин чизэһин түһэн бизирээхпит суоҕа диэн эрэннэрэбит.

Тыа хаһаайыстыбата. Чурапчылар санга тиэхиникэ күлүүһүн туттулар

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Бу күннэргэ Аллараа Бэстээххэ Чурапчы улуунун тыатын хаһаайыстыбатын сайдыытыгар аһаҥны тыраахтардары туттарыы үөрүүлээх чаһа буолла.

Дойдуга тийэ киэнник биллэр урбаанныт, меценат, итиэннэ Ил Түмэн VI-с ыңгырылаах Мунһааҥын дьокутаатынан таһаарылаахтык үлэлээбит Руслан Федотов "Лээги" диэн маһаһынын тэлгэһэтигэр ытыллыбыт үөрүүлээх тэрээһингэ "Чурапчы улууһа" МТ баһылыга Степан Саргыдаев, урбаанныт Руслан Федотов, улуус баһылыгы тыа хаһаайыстыбатыгар солбуйааччы Анжелика Неустроева эҥэрдэ тыллары этилэр.

Бу кэлбит тыраахтардартан биир ураты түгэнинэн сылгыны иитиигэ тэрээһиннээх хаһаайыстыбалар эрэ буолбакка, күүстээхтик үлэһи сылдыар чаһынай урбаанныттар эмиэ ыллылар. Ол барыта улууска бу кэлинни сылларга үлэһи анал тыа хаһаайыстыбатын министиэристибэтин бы-



рагыраама көмөтө буолар.

Минскэй собуотуттан тиэллэн кэлбит 11 сабыс-саҥа тимир келе кулүүстэрин баһынай хаһаайыстыба баһылыга Владимир Осипов, "Эргистайга" ХЭТ дириэктэрэ Семен Петров, "Саппаас" ХЭТ дириэктэрэ Прокопий Старостин, "Комплексе" ХЭТ дириэктэрэ Александр Тимофеев, чаһынай урбаанныт Дмитрий Местников, баһынай хаһаайыстыба салайаач-

чыта Илья Дьячковский, чаһынай урбаанныт Александр Неустроев, баһынай хаһаайыстыба баһылыктара Егор Борисов, Николай Барашков уонна Петр Кривошапкин туттулар. Тыраахтырдары кылгас болдьооххо, оруобуна ыһыы үлэтэ, от хампаанньата сабаланын иннинэ Руслан Федотов аһалбытыгар, тыраахтары ылааччылар диригник махтанналар.



Айаал Павлов: “Кыайыбын кырачаан сиэммэр Владикка аныыбын”

Манчаары ооньуулар - 2025. Кылбар кыайыны ситиспит хапсабайдыты кытта кэпсэтибит

Елена МАКАРИНСКАЯ

Ааспыт нэдиэлэ бука бары “Манчаары ооньууларын” олордубут диэтэхпитинэ сыыспалпыт. Чурапчылар бэйэбит бөлөхтүгү кыайы өрөгөйүн билэн, “Чурапчы – спорт туюнута” буоларбытын бигэргэтибит.

Биэр сүрүн эрэнэр көрүнгүтүнэн хапсабай буолбута. Ол эрэлбитин ыһыктыбакка, биэр дойдулаахпыт, Саха сиригэр бочуоттаах маастара, хапсабайга Саха сиригэр биеэс төгүллээх чөмпүйүөнэ Айаал Павлов кыһыл көмүһү ажалан, барыбытын үөртэ. Бүгүн кинилиин кэпсэтибитин таһаарабын.

●●● Айаал, Манчаары ооньууларга кыайыккынан эбэрдэлиибин! Чурапчыларга улахан үөрүүнү ажаллыг! Бэйэн тускунан кэпсээ эрэ, Үөһээ Бүлүүтүн төрүттээххин билэбин.

●●● 1979 сыллаахха Үөһээ Бүлүү Үөдүгэй нэһилиэгэр Куду учаастагар Розалия Николаевна уонна Роман Николаевич Павловтарга үһүс уол ошон төрөөбүтүм. Бииргэ төрөөбүттэр сэттиэбит. Икки убайдаахпын, балтылаахпын уонна үс быра-

аттаахпын.

●●● Спордунаан - тустуунаан, хапсабайынан кыра оҕо эрдэххиттэн дьарыктаммытын дуо? Бастакы тренердэрин туһунан сырда тыаң дуо, ким эйиэхэ улахан олуту уурбутай? Бастакы ситиһиилэр туһунан ахтан аастаахха...

●●● Кыра эрдэххиттэн спорка сыстааһар эһим, бииргэ төрөөбүттэрбин кытта куруутун сүүрэн-көтөн, күрэхтэһэн, ол сылдьан хапсабайдаһан, күрэхтэһиилэргэ кыттарбыт. Началынай кылаастар кэннилэриттэн 1989 сыллаахха Үөһээ Бүлүүтээҕи оҕо спортивнай оскуолатыгар тустуу хайысхатыгар киирэн, оскуолабын онно интэринээккэ олорон, үөрэнөн бүтэрбитим. Бастакы тренерим – Данил Егорович Корякин. Ахсыс кылаастан Николай Егорович Афанасьев, Валерий Николаевич Семенов, Андрей Трофимович Александров дьарыктаабытара. Куруутун хомуурдарга, күрэхтэһиилэргэ сылдьарым, онно сайын дьоммор сынныана, оттоһо да тахсыбат буолбутум.

Бастакы ситиһиилэрим улуус иһиттэн саҕаламмытта-

ра – аһаҕас турнирдан, чөмпүйүөнээттэртэн. Өрөспүүбүлүкэ турнирдарыгар, холобур, тохсунньуттан саҕалаан, бу илин эңэргэ Үөһээ Бүлүүтүн автобуһунан айаннаан кэлэн баран, кулун тутар бүтүөр дьэри сылдьарбыт. Уус Алданна Майаҕатта Бэрт Хара, Тааттаҕа Илларион Федосеев, Чурапчыга Василий Гоголев бириистэригэр кыттарбыт, Аммаҕа хомуурданарбыт. Ол кэмгэ оскуола бырагырааматыттан хаалбат туһуттан ити улуустар оскуолаларыгар үөрэнэрибит. Саамай улахан ситиһиим 1994 сыллаахха Калугаҕа буолбут Күһүгүгү первенствоҕа Арасыйыа оҕолорго бастаабытым, 1995с. саас Арасыйыа финалыгар Азиатскай зонаҕа бастаабытым. Салгыы Москваҕа Арасыйыа үрдүнэн бастыыр иһин күрэххэ 2-с буолбутум. Онно уон иһигэр киирбиттэргэ анаан, ыам ыйыгар Калмыкияҕа Арасыйыа бастыыр иһин күрэхтэһиилэригэр 2-с буолбутум. Ити курдук ситиһиилэр кэлитэлэбиттэрэ.

●●● Ханна үөрэммикини? Ол тухары тустуугун быраһапка, күрэхтэһэ дьарыктана сырыттабын?

●●● 1996 с. оскуолабын бүтэрэн баран, Дьокуускайдааҕы олимпийскай эрэллэри бэлэмниир училищеҕа киирбитим. Киирбит күһүммэр орубуна Арасыйыа хомуур хамаандатыгар киллэрэн, Америкаҕа АХШ уонна Арасыйыа матчевай көрсүһүлэригэр барбыппыт. 4 көрсүһүү буолбуттан 4-тэ кыайбытым. Онтон эчэйи ылан, аҕыйах сыл тохтуурга күһэллэбитим. 1999 с. 20-лэригэр дьэри саастаах уолаттарга Уһук Илиингэ баран, путевка ылбытым уонна Арасыйыа бастыыр иһин күрэхтэһии, финалга тахсар иһин киирсиигэ чеченец уолга хотторбутум.

Онон 3-с миэстэ иһин тувинэһи кытта киирсэн кыайбытым. 1999-2001 сс. армияҕа сулууспалаабытым. 2002 с. училищебын бүтэрэн, тренер идэлэммитим. 2009 с. дьэри силовой структураҕа үлэлээбитим.

●●● Чурапчыга хас сыллаахха кэлбиккини? Күтүөт буолабын.

●●● Чурапчыга 2009 с. көһөн кэлбитим уонна билингэ дьэри ЧГИФКСИ-гэ үлэли сылдьабын. Бу үөрэх кыһатыгар магистратураны бүтэрбитим. Кэргэним Суһанна

Ивановна Ссудо-сберегательнай сойуус эбии офийын дириэктэринэн үлэлиир. Үс оҕолоохпут. Кыыспыт Олеся билигин Москваҕа олорор. Иккис оҕобут Айысхан армияҕа сылдьар. Кыра уол Артем Чурапчытааҕы гимназия 9-с кылааһын бүтүрдэ, күһүгүтүн өрөспүүбүлүкэтээҕи лицейгэ үөрэнэ барыахтаах.

●●● Манчаары ооньууларыгар эргиллиэххэ. Хапсабайга хайдах кэлбиккини? Бу хаһыс кыттыгыны?

●●● 2007 с. дьэри тустубутум, ол иннинэ хапсабайга Саха сиригэр баар эрэ буоллахпына кыттарым. Тустан бүтэн, 2009 с. “Манчаары ооньууларыгар” бастакыбын кыттыбытым, 55 кг 3-с буолбутум. Онно билбитим бу күрэхтэһии улахан суолталаабын, ол иннинэ истэр эрэ этим. Михаил Михайлович Каженкинҕа дьарыктаммытым. Чурапчыга олохсуйуохпут-



тан хапсабайынан дьарыктанарга да, дьарыктыырга да кыах бэрилиннэҕэ дии. Онон үчүгэй, утумнаахтык дьарыктанабын. Манна кэлиэхпиттэн Чурапчы аатыттан тустабын. Ол курдук, 2013 с. Чурапчыга уонна 2017 с. Үөһээ Бүлүүгэ ытыллыбыт “Манчаары ооньууларыгар” 62 кг бастаабытым. 2021 с. Горнайга бэтэрээннэргэ 70 кг дьэри 3-с буолбутум.

●●● Чурапчыны иккис дойдунан, улууну туһугар, спорт сайдытыгар улахан кылааты киллэрэ сылдьабын. Чурапчы дьоно-сэргэтэ эрэнэн, эйиэхэ былааҕы өрө көтөҕөн киллэрэр чизини сүктэрибитэ...

●●● Былааҕы көтөҕөн киллэрэр чиз-бочуот буоллаҕа дии. Бүтүн улуус дьоно-сэргэтэ миэхэ эрэнэрин, өйүүрүн-өйдүүрүн биллэрбит дьэни өйдөбүл киирбитэ уонна күрэхтэһэрбэр күүс-уох эппитэ, кыайыыга баҕа санаам күүһүрбүтэ. Хапсабай-



дыырбар эппиэтинэни ылынан, сыһыата суох киирсэрбэр улахан олугу уурда, онон Чурапчым дьонугар махтанабын, бу — барыбыт кыайыгыта.

Кэргэним, ийэм, оҕолорум куруутун өйүүллэр-өйдүүллэр, кыайыбыттан үөрэллэр, онон кинилэргэ махталым мунгура суох.

●●● Күрэхтэһини кыайаргар эйиэхэ туох күүс-көмө буоллай бэйэң санааҕар? Эрэл баара дуо? Уонна бу кыайыгы кимиэхэ аныгыныи?

●●● Күүстээх, дьяныардаах дьарык түмүгэ уонна Чурапчым дьонун эрэлэ. Чурапчылар хаһан даҕаны туора көрбөтөхтөрө, төтөрүтүн, бэйэ киһитин курдук үөрэ-көтө кэлсэтэ, хайбыы, эрэне сылдьаллар. Ол иһин кыайыгы эрэллээх этим. "Манчаарыга" бэлэмнэнэн, Арасыйаа чөмпүйэнээтигэр баран кыттыбытым. Бэлэмнэниигэ улуус дьяһалтата, баһылык Степан Анатольевич, спорт салалтата, ЧГИФКСИ

бары үлэһиттэрэ күүс-көмө буоллулар. Кинилэргэ көмөлөрүн, өйбүллэрин иһин дириг махталбын тиэрдэбин. Маннык кыайыылар түмсүүлээх эрэ буоллахпытына кэллэлэр. Саамай барыбытын түмэр киһибитинэн баһылыкпыт Степан Анатольевич буолар. Бу кыайыбын Москва олоһор кырачаан сиэмэр Владикка аныыбын.

●●● Бултуур-алтыыр, сылгы иитиитинэн дьярыктанар диһиллэр. Бу туһунан сырдат эрэ. Өссө туох эмэ ураты дьярыктаах, хоббилаах буолааҕың?

●●● Чурапчыга кэлиэхпэр дээрэ бултаабат этим. 2017 с. Мырылаҕа Бөҕө Тараҕайга бастабыппар саа сэртификэтин биэрбиттэрэ. Онон саа ылынан, кустуур буолбутум. Доҕорбунаан Денис Заболоцкайдыын икки сылга биірде Өймөкөөнҥө баран бултуубут, быйыл төрдүс сырыым буолла. Онно барбатахпына кэргэним дойдутугар Хахыйааха тахсабын.

Сылгы үөрүн иитэрбэр кэргэним убайдара төһүү күүс буолбуттара. Билигин кыттыһан итэбит, ким бириэмэлээһинэн баран аһатабыт, бары биіргэ оттуубут.

Кыралаан уһанарбын сөбүлүүбүн.

●●● Түмүккэ спорт, чуолаан эн көрүңүн, эйиэхэ тугу биэрэрий?

●●● Спорт киһи эт-хаан өтүнэн сайдарыгар, чэгиэн доруобуйалаах, күүстээх санаалаах, түргэн толкуйдаах буоларыгар туһалаах. Хапсаҕайдыыр киһи түргэнник толкуйдуур буолар. Утарылаһааччыг туох-ханнык хамсанылары онгорорун үөрэтэ охсон, утары ньыманы тобула охсоһун. Онон мин көрүңүм эт-син да, өй-санаа да өттүнэн сымса буолары эрэйэр.

Айаалга өссө да ситиһиһилэри, үрдүк чыпчааллары баҕара хаалыаһың.

Хаартыскалар дьоруой тус архыыбыттан ылынынылар.



Егор Попов: «Кыайыгыга миигин итэҕэлим уонна дьонум кынаттыыллар»



Елена МАКАРИНСКАЯ

көрбүтэ. Ийэтэ Александра Николаевна Диригтэн, оттон аҕата Егор Петрович Төлөйтөн төрүттээхтэр. Икки өттүттэн 10 биіргэ төрөөбүттэр, онон халың аймахтар. Поповтар дьиэ кэргэн 4 бухатыыр уоллаахтарыттан Егор үһүс уол буолар.

Кини алын кылааска тустуунан, мээчигинэн дьярыктана сылдьыбыт. 9-с кылааска сылдьан, улуус комплекснай спартакиадагыгар оҕолорго гиірэ көрүнэр Төлөйтөн аатыттан кыттан, 2-с миістэ буолары ситиспит. Мэтээл кэтэн үөрэн, кынаттанан, гиірээҕэ ылсан салаалаабыт. Бастаан утаа бэйэтэ дьярыктаммыт, салгыы улуус оҕолорго хомуур хамаандагыгар киірэн, Юргин Егор Леонидовичка дьярыктаммыт.

2020 сыллаахха Дьокуускайдаағы педагогическай коллеһы уонна быйыл ЧГИФКСИ-ни бүтэрэн, физкултуруа учуутала идэлээх. Быйыл үһүс сылын тренеринэн үлэһи сылдьар.

"Гиірэ көрүңэр киһини кытта утары киірсэбэт буолан, бэйэң бэйэҕин кыайыаххын наада, онон төбө үлэтин таба туһаниааха уонна сөптөөхтүк дьярыктаннааха ситиһин кэлэр. Күңгэ хастыы эмэ туоннаны көтөҕөбүт. Онон күрэхтэһиигэ 10 мүнүүтэ тулуктаһан турарга олук баар буолар, хас эмэ сыллаах үлэһин барытын 10 мүнүүтэ иһигэр толору көрдөрүөхтээххин, - дииң Егор кэпсипэр.



Кини биіргэ төрөөбүттэрэ эмиз спорка чугастар. Ол курдук, убайдара оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан мас тардыһаллара, мээчиктиһиллэрэ. Быраата национальнай многоборьенан дьярыктанар. Бу "Манчаары ооньууларыгар" 5 көрүң түмүгүнэн 3-с миістэ буолары ситистэ. Онон төрөпүттэрэ спорка сыһыаран сөптөөх иитиини биэрбиттэрэ холобур буолар.

Ооньууларга бэлэмнэниигэ гиревиктэр түмүктүүр хомуурдарын Мындаҕаайыга ааспыттара. Егор бэйэтэ дьярыктанарын таһынан хамаанданы эмиз дьярыктаабыт. Итиллээччигэ Алена Потапова кыргыттарга 60 кг үөһэ 3-с миістэ буолан үөрдүбүт. Рывокка 16 кг гиіраһи 113-тэ бырахпыт.

"Кыайыгыга миигин итэҕэлим уонна дьонум кынаттыыллар. Дьярыгым олох үчүгэйдик ааспыта, онон долгуйбатаһым, кыайыам дииң эрэллээх этим. Сүрүн утарысаччыбынан Үөһээ Бүлүүттэн норуоттар икки ардыларынаағы кылаастаах РФ маастара Дмитрий Михалев этэ. Кыайыбын Чурапчым дьонугар-сэргэтигэр аныыбын", - диир.

Ыспыраапка

- СӨ чөмпүйэнээтин 5 төгүллээх чөмпүйүөнэ
- Бороһонҥо ытыллыбыт 8-с Саха норуотун спортивнай ооньууларын кыайылааҕа
- 2022 с. Санкт-Петербурга ытыллыбыт аан дойду кубогун түһүмэһин кыайылааҕа
- 2023 с. Киров куоракка ытыллыбыт Арасыйаа полуфиналыгар 3-с миістэлээх
- 2017 с. Үөһээ Бүлүүгэ ытыллыбыт "Манчаары ооньууларыгар" оҕолорго 2-с миістэлээх
- Тааттаҕа ытыллыбыт "Манчаары ооньууларын" кыайылааҕа.



Уоттаах сэриини ааспыт хорсун буойун

Улуу Кыайыы 80 сыла. Кырыктаах кыргыһыга кыттыбыт Егор Оконешников туһунан сырдатабыт

1941 сыллааха атырдьах ыйыгар сэриигэ бастагы хо-муурга ыгырыллан барбыт, Советскай Союз икки улуу куоратын: Москва уонна Ленинград көмүскэлин иһин кырыктаах кыргыһыларга кыттыбыт, “Албан аат” 3 истиэпэннээх, Аҕа дойду сэриитин 1 истиэпэннээх уордьаннарынан, Москва уонна Ленинград оборуонатын иһин мэтээллэринэн наҕараадаламмыт, элбэх бойобуой мэтээллэрдээх хорсун буойунунан Егор Николаевич Оконешников буолар.



ниятын көмүскүүр кыргыһы үөһүгэр түбэхэр. Хас биирдии мистэрэ тимир суол линейэтин, ыстаансийатын, дэриэбинэ иһин үгүс хаан тохторо. Егор Оконешников 1943 сыл олунньу 7 күнүгэр ханас атаһын сототугар бааһырбыта. Госпитальга кириэн, үтөрөн 864 – с стрелковай полкага ытыллыбыта. Бу Ленинград аныгар Пушкино куорат туһаайытыгар инники кирбиигэ этэ. Манна тобуктарыгар диэри уулаах окуопага сыппытара. Траншея иһигэр 12 чаас дьуһуурустубалыллара. Ол эрэ кэнниттэн

Кини илиитин чөлүгэр түһэрэр туһугар үс төгүл ыарахан эпэрээссийэни онорбуттара. Ол эрэри бааһырыта улахан буолан, илииттэн мэлийбитэ. Биэс ыйы быһа Ленинград уонна Кировскай уобалас госпиталларыгар эмтэммитэ, ити сыл от ыйыгар, иккис группалаах инбэлиит буолан демобилизацияламмыта.

Сахатын сиригэр, төрөөбүт дойдутугар, Егор Николаевич 1944 сыл атырдьах ыйыгар төннөн кэлбитэ. Уоттаах сэрии ортотунан ааспыт хорсун буойун дойдутугар

йуонга биир бастыг үлэлээх коллективинан ааттаммыта. Кэлин өр сылларга Кытаанах, Күндүл балыһаларыгар захохунан үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Бу үлэлэргэ сылдьан элбэх бочуотунай грамоталарынан, махтал суруктарынан бэлиэтэммитэ. Сэрии толоонугар бойобуой үтүөлэрин иһин Аҕа дойду сэриитин 1 – кы истиэпэннээх, “Албан аат” 3-с истиэпэннээх уордьаннарынан, Москва уонна Ленинград оборуонатын иһин мэтээллэринэн, уо.д.а бойобуой мэтээллэринэн наҕараадаламмыта.

Егор Николаевич Оконешников иккитэ ыгырыллан сэриилэспит сиригэр бара сылдыбыта. 1975 сыллааха ыам ыйыгар Москва куоракка Хотугулуу арҕаангы фронт буойуттарын көрсүһүлэригэр кыттыбыта.

Егор Николаевич 1992 сыллааха сэттинньи 2 күнүгэр өлбүтэ. Аҕа дойду сэриитин актыбынай кыттыылааҕа, хорсун буойун Егор Николаевич Оконешников кэриэс курдук манньк этэн хаалларбыт: “Ийэм эрэйдээх уон алтата оҕоломмутуттан, былыргы олох тымны тыына харайан, сүччэх иккэйиэх эрэ оҕо тыннаах хаалан киһи-хара буолбуттук. Мин түөрт оҕо аҕатабын, үгүс сиэннэр эһэлэрэбин. Сиэн диэн баар эбит олус күндү киһи. Орто дойдуга олорон ааһарга дьолун-соргун чүөмчүтэ. Кинилэр күн сиригэр көрөллөрүн, олох ололорун туһугар тугу да харыстаммакка үлэлээн, өстөөхтөн толлубакка охсунан үйэбитин моҕоон эрдэхпит...”

Сыллар ааһыахтара... Улуу сэрии 1941-1945 сылларыгар саха саллаатын хорсун бойобуой суола үйэлэргэ умнуллубакка көлүөнэттэн көлүөнэҕэ кэпсэнэ туруоҕа.

**Наталья Захарова,
РФ суруналыстарын
суйууһун чилиэнэ**

Егор Николаевич 1918 сыллааха ыам ыйын 6 күнүгэр Чурапчы оройуонун Танда Бахсытыгар төрөөбүтэ. Кини сэттэ саастааҕар ийэлэрэ өлбүтэ, онон аҕалара икки оҕотун кытта тулаайах хаалбыта, оҕолорун соботох көрөн-харайан улаатыннарбыта. Егор кыра сааһыттан тулаайах буолан, ас-танас кэмчитин, олох ыарахан билэн улааппыта. 1936 сыллааха Бөлөнүүскэй 4 кылаастаах оскуолатын бүтэрбитэ. Ол кэнниттэн сут-кураан сыллар охсууларыттан, ас-танас тийбэттэн салгыы үөрэммэтэ. Саҥа чороччу улаатан эрэр, суругу иннибэккэ ааҕар-суруйар уолу Каганович аатынан колхуоска хонуу биригэдьиригэр анаабыттара. Биригэдьиригэр үлэли сылдьан 1941 сыллааха атырдьах ыйыгар бэбиэскэ тутан бастагы ыгырыгыга сэриигэ барбыта. Кини Нижне-Удинскайга кавалерийскай чааска үөрэнэн баран, 93-с стрелковай дивизия, 51-с стрелковай полк састаабыгар кирисэн Москва оборуонатыгар тийбитэ. Суостаах, алдыархайдаах 1941 сыл кыһыныгар фашистардыын дьулааннаах кыдыйсы уотугар түбэспитэ. Серпухов куорат Юхнов станция туһаайытынан уоттаах сэриигэ бастагы бойобуой сү-



Сэрии бэтэрээннэрин ортотугар.

рэхтэниитин ылбыта. Москва аныгар кырыктаах кыргыһыга 120-чэ саха буойуннара биир чааска түбэхэн сэриилэспиттэрэ. Егор ханас өттүгэр табыллан, бааһырбыта. 1942 сыл сэттинньи 1 күнүгэр Егор Оконешников үтөрөн госпитальтан тахсар. Кини 510-с стрелковай полк састаабыгар кирисэн Ладожскай күөлүнэн Ленинград блокадатын босхолоһо барар. Манна пулеметчиктары бэлэмниир кууруска ылыллар. Ол кэнниттэн Москва – Ленинград тимир суол ли-

землянкага тахсан куурдуна, сынньана түһэллэрэ. Сирэ-уота маар буолан техника сырытын харгыстыыра, улахан күчүмэбэйдэри үөскэтэрэ. Егор Николаевич манна блокада 900 - с күнүттэн 433 түүннээх – күн эпиптээх бойобуой сурдаһы толоруста. 1944 сыл тохсунньу 14 күнүгэр ханас онкумалын миинэ оскуолката тосту тэппитэ. Өйүн сүтэрэн сыттаһына, табаарыһа санитарнай чааска тизрдибитин кэлин дьон кэпсээнииттэн билбитэ.

кэлээт үлэ үөһүгэр түспүтэ. Бөдөҥсүйбүт Маленков аатынан “Кыһыл Танда” колхуоска хонуу биригэдьиригэр үлэлээбитэ. Колхуоһум туһа диэн эдэр сааһыттан үлэ үөһүгэр сылдыбыт, фронтовик Егор Оконешниковы оройуонга саҥа үөскэбит салааҕа – кырымахтаах хара саһылы иитэр фермаҕа сэбиэдиссэйинэн анаабыттара. Ферма биир ийэ саһылыттан төрүүбү ылыыга, үрдүк сыаналаах тириини дойду валотнай пуондатыгар туттарыыга оро-

Аҕабытынан киэн туттабыт



Аҕам Мэлдьэхсигэ дьадаҥы бааһынай кэргэнгэ төрөөбүтэ. Биригэ төрөөбүт үһүөлэр. Эдьийэ Боккуо Мэнэ Хангаласка Попов Архип диэн киһиэхэ кэргэн барбыта, быраата Василий Кузьмич үөрэххэ баран учуутал идэтин ылбыта.

Аҕам, төрөппүттэригэр көмөлөһөн, Мэлдьэхсигэ 1931 сыллааха «Ыччат» диэн табаарыстыба тэриллэбитигэр суочтуган үлэлээбит. Эрдэ ийэбинэн Аграфена Иннокентьевналыын холбоспуттар. 1932 сыллааха нэһилиэк сэбиэтин секретарынан, онтон

1935-1940 сс. бөдөҥсүйбүт «Кыһыл сис» колхуос бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбит. Онтон колхуос араһыныгар «Тахсыбыт Сардаҥа» колхуоһу тэрийсипит. Онно эмиэ бэрэссэдээтэлинэн үлэли сырыттаһына сут-кураан дьыллар тураллар, хоту көһөрүү буолар. Ол кэмгэ кини оройуонга туруорсан, колхуоһун дьонун хоргутуо суох буолан мэктиэлээн хоту ыттарбатах. Оччотооҕу көлүөнэ дьон ону билээлэрэ уонна махтаналлара. Сут дьылларга түүннэри мунҕалаан, балыктаан, дьонун хоргуттаттар. 1943 сыллааха аҕам тыллан фронга барар. Онно Забай-

кальскай байыаннай уокурук 582-с дивизиятыгар рядовой автоматчик быһыытынан сэрии бүтүөр диэри сулууспалыыр. 1946 с. бойобуой үтүөлэрин, Японияны кыайы иһин мэтээллэрдээх өлүөр кэлэн дьонун үөрдүбүт. Салгыы 1965 с. диэри Мэлдьэхсигэ сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ, кэлин продавецтаабыта. Онтон оҕолорун үөрэхтээри, Дирингэ көһөн, дьиз туттан кэспүттэрэ. Бэйэтин 7 оҕотун, тулаайах хаалбыт аймахтарын оҕолорун барыларын нитэн, үөрэхтээн, ыал онортообуттара. Ийэбинээн 56 сыл биригэ олоруттара. Аҕам кэнники Сэбиэс-

кэй былаас мөлтүүрүн олус ыарыһаахтык ылыммыта. 1986 сыллааха ыарахан ыарыыга ылларан олохтон туораабыта. Кини дьиннээх тулхадыйбат коммунист этэ. Биһигини ыарахантан толлубат буоларга, дьонго үтүөнү онорон олортого сирдиирэ. Аҕабытыгар махтанабыт, кининэн киэн туттабыт, ахтабыт-саныбыт. Бары атаһытыгар чингик туран үлэлибит-хамсыбыт.

**Оҕолоро Прасковья Васильева,
Александра Ермолаева,
Александр Пестерев, сиэттэрэ
Иван Пестерев,
Елена Луковцева, хос сиэттэрэ**

АЛРОСА экологтара грант куонкуруһун биллэрди

Бырамысыланнас. Бырайыакка санга идиэйэлэри көрдүүбүт

АЛРОСА Экологияҕа киинэ "Живые алмазы Якутии" паарканы тупсаран онорон эрэгийиннээби бырайыактар граннарын куонкуруһа сааламмытын иһитиннэрэр.

Куонкурус көмөтүнэн өрөспүүбүлүкэ олохтоохтору айылҕа пааркатын тупсарар этиилэрин киллэриэхтэрин сөп. АЛРОСА хампаанна бастын экология бырайыагын олоххо киллэрэргэ биер мөлүйүөн солкуобайы биэриэ.

"Араас сэргэх идиэйэни күүтэбит. Баҕар, ким эрэ пааркаҕа кириэр ааны, хаартыскаҕа түһэр анал сирдэри, киэргэл буолар статуялары-тутуулары, кыылы-сүөлү аһатар-уулатар кормушкалары, тыалтан куустан харыстыыр хахчалары, дьонго-сэргэҕэ кэпсиир истиэндэлэри, о.д.а. – арааһы бары оноруохха сөп, – диир

АЛРОСА Экологияҕа киинин дириэктэрэ Анастасия Габрашитова кэпсээтэ. – Итини таһынан, көрдүү үлэтин ытыахха, туристарга сырдатар, оскуола оҕолорун үөрэтэр тэрээһиннэри бэлэмниэххэ сөп. Уолсайынан, биһиги ким даҕаны фантазиятын хаачахтаабаппыт. Төһөнөн элбэх киһи бырайыакка уонна волонтер хамсааһыныгар кыттар да, биһиги онтон үөрэбит эрэ. Кыайылаах дьон бырайыага пааркабытын өссө тупсарыа, дьону-сэргэни угуйарга көмөлөһүө диир эрэнэбит.

АЛРОСА хампаанна "Живые алмазы Якутии" айылҕа пааркатын өйөөбүтэ хас да сыл буолла. Онно як, бизон, таба курдук уонна да атын кыыллар тыһнаах айылҕаҕа көндү сылдьаллар. Паарка иэнэ 32 тыһыныча гаа, Мииринэй куораттан 11 килэмитирдээх сиргэ баар. Грант куонкуруһун сүрүн соруҕа



– паарка сайдытыгар аҕаардас идэлээхтэри эрэ буолбакка, Саха сирин араас муннугар олохтор айар дьоһундаах араас дьону эмиэ кытыннары.

Экология бырайыагар кыттар сайаапкалары 2025 сыл балаҕан ыйын 30 күнүгэр диири eco@alrosa.ru электроннай аадырыска ытыахха сөп. Кыайылааҕы икки түһүмэтинэн быһаарыахтара: бастаан 10 бырайыагы эспирдиир хамы-

һыйа талыаҕа, ол кэннэ мунутуур кыайылааҕы дьон-сэргэ Экология киинин <https://vk.com/ecologyalrosa> социальной ситимигэр онлайн талыа.

"Зелёный проект 2.0" грант куонкуруһугар Саха сиригэр регистрациялаах, 18 саастарын ааспыт биирдиилээн дьон эбэтэр хамаандалар, ону тэнэ юридической сирэйдэр кытыахтарын сөп. Куонкурус балаһанньатын сиһилии манна



билсиэххитин сөп. Түмүк бу сыл сэттинньитигэр тахсыаҕа.

АЛРОСА экологтара "Зелёный проект" грант куонкуруһун иккис төгүлүн ытталлар. 2022 сыллаахха "Питомник многолетних растений" диир бырайыагынан Үөһэ Бүлүүтэн төрүттээх Лидия Алексеева кыайбыта.

АЛРОСА пресс-киинэ

Култуура. Мииринэйгэ «Туой Хайа ФЕСТ 2025»

ЫТЫТЫЛЫННА

Мииринэй оройуонугар "Туой Хайа ФЕСТ 2025" вокальной куонкурус түмүктэннэ.

Манна сахалыы эстраднай ырыаны толорооччулар уонна вокальной-инструментальной бөлөхтөр күөн көрүстүлэр. АЛРОСА хампаанна бу куонкуруска өрүү спонсор буолар, быйыл "Туой Хайа" бириһин пуондатыгар хампаанна 1 000 000 кэрингэ солк. сууманы көрдө.

Фестивальга 15 улуустан 57 соботоһун, кэлэктибинэн ырыа толорооччу уонна ВИА-лар кытыннылар. Тэрийээччинэн АЛРОСА хампаанна култуурунай-спортивной комплекса буолла. "Туой Хайа ФЕСТ 2025" үөрүүлээх аһыллыта Арыылаах нэһилиэгэр, оттон Гала-кэнсиэр Мииринэй куоракка "Триумф" стадионна аһаҕас халлаан аныгар үрдүк таһымна ытытылынна.

"Бэстибээлбит санга талааннары арыар. Кыттааччылар таһымнара үрдүүр, дьон анаан миннэн кыһаллан бэлэмнэнэрэ, "Туой Хайаны" кэтээрэ биһигини олус диир үөрдэр. Саха култууратын, эстрада ырыатын сайдытыгар бэйэтин дьонун кылаатын киллэрэр тэрээһин дии саныбын", – диир дьүүлүүр сүбэ чилиэнэ Ай-Куота Степанова.

Быйылгы бэстибээл уратыта диир ааспыт сыллардааҕы кыайылаахтар кытталларыгар кыах бэрилиннэ уонна ВИА-лар күөн көрүстүлэр. Ону таһынан бэстибээл кэмигэр аныгылыы "баттл" көрүгэ эбилиннэ. Ол эбэтэр кыттааччылар эрэ буол-



● Куонкурус кыттылаахтара/КРИСТИНА БОСИКОВА ТҮҮҔЭРИИТЭ.

бакка көрөөччүлэр эмиэ ырыа баттыгар тутта кирисэн бэйэлэрин тургутан көрдүлэр, куолас таһын тэрийээччи телеграм ханаалыгар көхтөөхтүк ытытылынна.

"Туой Хайа ФЕСТ 2025" ыалдьыттарыгар анаан үгүс тэрээһин буолла. Ол курдук, исторической-производственной түмэл бу бэстибээл 32 сыллаах устуоруйатын кэпсиир-көрдөрөр быыстапканы тэрийдэ, "Аллея мастеров" быыстапка-дьяарбанка, Саха сирин суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ, поэтесса Августина Лонкунованы кытары көрсүһүү ытытылынна, бу көрсүһүүгэ Дьокуускайтан ыалдьыт, СӨ суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ Михаил Иванов-Чуона Мэхээлэ кыттыны ылла. Ону тэнэ сахалыы стилизован-

най көстүүм, киэргэл куонкуруһа биер ураты үөрүүнү, кэрэ эйгэни кытта алтыһы түгэнин бэлэхтээтэ. Сунтаар улуунуттан, Айхалтан, Мииринэйтэн уран тарбахтаахтар күөн көрүстүлэр, Гран-при хаһаайынынан Энергосбыт тэрилгэтин эканэмиһэ Надежда Молоткова буолла.

XXXII-с төгүлүн ытытыллар өрөспүүбүлүкэтээби "Туой Хайа ФЕСТ 2025" дьүүлүүр сүбэтин бэрэссэдээтэлэ – саха эстрадатын чаҕылхай судуһа, СӨ үтүөлээх артыыската, Бүтүн Арасыйыатааҕы, норуоттар икки ардыларынааҕы куонкурустар лауреаттара Сахаайа. Ону таһынан хамыһыйаҕа Мииринэйдээби КСК дириэктэрин култуура боппуруостарыгар солбуйааччыта, СӨ култууратын туйгуна, үтүөлээх үлэһитэ Ай-Куота Степанова, профессио-

нальной вокалист, норуоттар Ассамблеяларын уонна Мииринэй оройуонун бочуоттаах ырыа толорооччута Роза Раянова, СӨ култууратын туйгуна, саха таптыыр ырыаһытара Иннокентий Васильев – Лэгэнтэй уонна Антон Иванов үлэлээтилэр. Бэстибээлгэ кыттааччылар, ынырылаах ыалдьыттар түөрт күн Арыылаах, Мииринэй сценаларыгар ыллаатылар.

"АЛРОСА хампаанна улахан кэлэктибин аатыттан бэстибээл тэрийээччилэригэр барҕа махталбын тиэрдэбин. Бу куонкурус инникитин даҕаны үүнэн сайдан, кэргээн иһиэ диир эрэнэбит. Быйыл тэрийээччилэр икки Гран-при олохтообуттара олус үчүгэй", – диир АЛРОСА генеральной дириэктэрин солбуйааччыта Алексей Дьячковский эвэрдэ тыл этэригэр бэлиэтээтэ.

Дьүүлүүр сүбэ быһаарытыннан куонкуруска сахалыы эстрада ырыатын толорууга Гран-при хаһаайынынан Кирилл Матвеев (Нам улууһа) буолла. ВИА-лар ортолоругар Гран-при кыайылаахтарынан "Север" бөлөх (Дьокуускай куорат) ааттанна.

Өрөспүүбүлүкэтээби «Туой-Хайа ФЕСТ 2025» кыайылаахтара:

Гран-при (ВИА, 200 тыһ. солк.) – ВИА «Север» (Дьокуускай);

Гран-при (вокал, 200 тыһ. солк.) – Кирилл Матвеев (Нам улууһа);

Лауреат 1 ст. (80 тыһ.солк.) – Сардана Бочкарева (Дьокуускай);

Лауреат 2 ст (70 тыһ.солк.) – дуэт Рустам Кидяйкин, Айнаана Токарева (Мииринэй улууһа);

Лауреат 3 ст (60 тыһ.солк.) – Иннокентий Черемкин (Абый улууһа);

Дипломант 1 ст (30 тыһ. солк.) – Александр Неустроев (Чурапчы улууһа);

Дипломант 2 ст (25 тыһ. солк.) – Линда Захарова (Мэнэ Хаҕалас улууһа);

Дипломант 3 ст (20 тыһ. солк.) – Анатолий Гуляев (Орто Халыма оройуона);

"Көрөөччүлэр биһирэбиллэр" (20 тыһ.солк.) – Линда Захарова (Мэнэ Хаҕалас);

«Баттл года» кыайылааҕа (50 тыһ.солк.) – Линда Захарова (Мэнэ Хаҕалас).

АЛРОСА пресс-киинин матырыйаалыттан тылбаастанна

Сынньаланга

Атыннар

Кыһынгы ый аам-даам тымныытынан аргыйан, бытарҕан салгынынан чачатан, күнү-түүнү өрө мөхтөрөн, ыас хара түүннэрдийин сатыылыыр.

Таас дьарҕаа дыапталҕан хайалар туруук очуостарын арҕастара хантаһан, өндөл халлаан диринг уораҕайыгар харбыалаһан, одуулуу тураллар. Суулар тоҥ сулустардыын субуруһан, тобус толорон халлаан ураатыттан сулумах куттар ытаһан, сурулаан аһаллар. Мэнэрик тыаллар кинилэри хабыалыы ыйыстан, бөтө бэрдэрэн, улуйан ылаллар. Онон эрэ итээбэккэ, кэлтэгэй ый уһун сынгааба унньулуйан, уота-күөһэ суох өлбөөдүйөн, харанга халлаан дьураатынан оргууй устар. Хомуос сулус үргүүк былыт быһыһынан танҕа түүн түөрэх кэбиһэн, тугу эрэ билгэлэнэн биттэнэр... Былыргы үйэ күлүк бэлиэлэрэ аан дайды түгэхтээх аһыһытын кыйдаан, быраман быыс быһыһыттан быгыахтыыллар. Илин дуолтан тэйэ көтөр уоһах күн тыҥ хатыһа сарыалынан сырайан, сарт тымтык уотунан дьөлүтэ түөнүүр. Чоҥкучах алаас халдыаһытын анниттан, тыһына хаайтарар курдук, бобулла-бобулла оһох үөлэһиттэн бурбур буруо бургучуйар. Балаҕан кэннигэр эмэхтийэн сууллубут аар хатыһы халыҥ хаарынан бүрүллэн, үллэн сытар. Сарсыардаангы хатан дьыбарга хара суор хаабырҕаан, алааһы эргийэ көтөн сапсынар.



Атах оронго сэттэлээх-аҕыстаах Саппыйа, икки санна ыгданнаан, ытаан сыгсыһар.

- Ытаа, ытаа, дьөлө мэҥий! Тугу түүһэн тохтообоккун?! Түүн аайы ытаан онторон биэрэҕин! Бэрбээкэй сөбүлээбэтэхтии быһыта-орута сангаран, мөҕөн кэбистэ. Дьингэ, кини оҕо ытаатаһын аайы улаханлык долгуйбат эмээхсин. Бэйэтэ ону-маны санаан, сүрээһэ ытырыктатан, аһыйан ылар. Бэрбээкэй эмээхсин айылҕаттан бэриһиннэрбит дьобурунан өрдөөбүтэ өлбүт дьон үөрдэрин кытта кэпсэтэр, инникини өтө көрөн билэр кыахтаах. Ол эрэри, бэйэтэ хас сыллаахха төрөөбүтүн субу диэн билбэт. Арай, абаҕата кэпсээбитинэн, халыҥ хаар дьыл Күпкэ төрөөбүт үһү. Оттон эһэтин кэпсээнинэн, муустаах мотуок дьылыгар күн сириҥ көрбүт эбит. Ол кэннэ буоспа ыарыы туран, дьийэ-дьийэнэн эстэн, ыал-ыалынан охтубуттар. Сүрдээх сыстыганнаах ыарыы буолан, дьон куттанан, ааннарын күнүстэри хатанар идэлэммиттэр. Буоспанан ыалдыыбыт дьон дьийэлэрин баҕаналара харааран, хайыта баран хаалбыт буолара үһү. Өлбүт дьону кыайан харайбакка үүт онкучахтарыгар угаттаан, омуһахтары сингэртэн кэбиһэллэр. Оннук дьулаан өлөр өлүүттэн хайдах тыыннаах ордон хаалбытын санаатаһына, Бэрбээкэй хараҕа сиигирэн ылар.

Кыһынгы күннэр тымныылары арыйда уҕарыйан, хайа үрдүнэн былыты быһа охсон, арыт күн сардангата ыһыллан кэлэр. Оччоҕо хоту сир ньуура барыта хаар кыырпаһын уотунан күлүмнүү оонньуур. Ол икки ардыгар халҕаһа былыт сабардыы устан, аһаҕас сири саба бүрүйэн кэбиһэр. Сааскы сытыы тыал хаары ытыйбахтаан, сыарҕа суолун тибэр. Арыт оһох үөлэһинэн сытыы тыал түүнү супту улуйара иһиллэр. Ол аайы Бэрбээкэй икки чабырҕайа тэһитэ кэйэн, түн-тан тыллаһан, илбиһирэ мэнэрийэн барар. Турукка кирирдэһинэ ийэ-хара көлөһүнэ иэһинэн аллан, аастыйбыт баттаҕа ыһылланнаан, дьыгигийэ иэрийэн барар. Ордук ыйдангалаах түүн түптүрүн сэгэтэн, кутуран кэлээччи. Этинэн-хаанынан харанга тыыннардыын эллэһэн, кинилэрдийин силбэһэн, көстүбэт эйгэһэ кириэр. Көмүлүк күлүк муннугуттан түктүйэ иччитэ түлэкэдийэн, түрбүйэрин үтүктэн барар." Оо, аанайбын-туонайбын даа, хара сорбуон ыйи!!! Өбүгэм өтүүтүн, кистэлэн түмүгүн ыйыппакка быстым... Биис уһун түгэхтээх билгэтин хаппа-

Сүүһүгэр төгүрүк эбэтэр сүрэх курдук үрүҥнээх сүөһү	Ардьа		Муннунан мотуок сабы субуйар баар үһү	Лыг-лыга		Барыбыт Ийэбит, барыбыт дьийэбит
Кутуруга суох үөл күс						
Хас да киһи үптэрин холбоон тэриммит түмсүүлэрэ			Тас дьааһык	Саха аймак сөбүлүүр аһа		... дьылы суохтан атыны билбэт
					Сахалыы остуол оонньуута	
			Египеккэ Күн тагарат			Эллэй Орджоникидэ туһунан поэмата
Кыыс ... Кута ...		Инникигэ ...				
					Ордук эрэдээх, кытаанах	
Чукча билэр суруйааччыта					... рыйыы (күүһүнэн модьуйуу ыһхайыы)	
Биир аата - Байаҕантай	... суол		Кыыс аата			... буолуо дуо
		Саҕа аллайы				
						... ыраас
Сымылаа буруйдаһын	Ыт баһа төкүнүйэр суола					

«Сканворд: тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 9» ылылынна. Хаһыат 26 нүөмэригэр тахсыбыт сканворд эппиэттэрэ. **Туруору:** Киэргэ, тэлигириэйкэ, илбээн, испэрэй, Изэй, киэли, эрбии, эрбэх, иирбэ, иэн, эм, Сиинэ, Лээги, сир. **Сытыары:** тэппини, Тилли, ини, Эргис, пиэрмэ, сэргэ, биил, эрэһиинэ, ириэ, икки, сиэл, лээби, биир, эйгэ, Ми, Мэнгээх, эр.

бын сэгэтэн астым... Түг үйэ түҥкэтэх эйгэтин ситимин кириэн ыстым... Оо, күтүр өстөөх, идэһэгэй мэйии, хара бэкир ураа тарбахтара харбарҕам хайыһытын хайытан, тыҥыраһынан супту түһэн тырыта тытан эрэллэр! Бэлэспэр баттары биэрэннэр, тыыннаахтыы тыынарбын былдыаатылар, тылбыһар тылбыттан өрө ыйаан таһаардылар!.." Бэрбээкэй олох маһыттан туран, умайа сытар уоттан чоһу сыгыннаах илиитинэн хаба тардан ылан, айаҕар уктан кэбистэ. Уонна, хараһын үрүҥүнэн-харанан көрөн, өрө уһуутуу-уһуутуу, ис-иһиттэн иччилээхтик кутуран, бөрө буолан кубулуһан, улуйан барда. Ону кытта тэҥгэ оһох үөлэһиттэн тыал улуйсан онолуйар. Дьийэлээхтэр тыыммакка да, кутталларыттан, оронноругар сууланан, иһилли ситтылар. "Аарт-татай, оҕолоор! Ытык ыйааһым бэскитигэр умса ууруллан эрэбин, Дьылба-

хаан кытаанах ытыһын ытарчатыгар тиэрэ тардыллан, сүллэр этинг күрсэр күүстэрин күөн көрсө утары барабын. Өндөл халлаан Өксөкү кыыла, тыҥ хатыһыттан куорсун хатан, кырыыс кымын өрүкүтэн, сирэйбэр-хараһар ыһар. Тардыас тылым, босхо тылгыһа сытыы кылым буолан, кытарар. Өлүү тыһынын, үөлэс үтүнэн көмүскэнэ, үтэн алкыйар. Өһөх үөһүм тымырым устун таннары устан, сата баһын тарта, илбиһирэ иэрийэн сытайан туран таныйда. Халыан холорук ытылҕана иннибэр иин, кэннибэр айа иитэн тоһуйда. Хара былыт дьай сөлөгөйө күдэҥгэ көтүтүөн сиппэтэ, силгин ситэриэн сибэһэтэ... Оо, Улуу Кудулу байбал диринг уораҕайыгар умсар көмүс иилээх Үрүҥ күнүм! Үрдүк Аанньал күүһүн дьалбыһан, сарпах уотунан дьөлө түһэн оройбун илбийэн сырай! Түһэххэр көтөҕөн ылан ыар баттык санааттан сайҕаа!

Суолланар тоһойбун буллар! Айаккыы-айаккаа..." Итиэннэ, илистэн, иччитэ суох хараһынан биир сири тонолуппакка мээһэнэн көрөн олорто. Онуоха оһонньор, икки хоннобуттан ылан, оронугар илдэн сытыарда. Саппыйа атах оронго бук түһэн, ытаан сыгсыһар: "Эбээ, утуй, утуй. Ити барыта миигиттэн, миигиттэн... Эбээ, уоскуй..." - дии-дии кытаран хаалбыт харахтарын кыраһый ытыһынан ньухханар. Эмискэ кыыс, хараһын өнүргэһинэн көрөн, тиэрэ таһылла түстэ. Айаһыттан күүгэн аллан, тыһына бопторон кириэн барда. Бэрбээкэй: "Сизтэ-э, сизтэ! Оһобун ылаары ымсыырбыт буолбат дуо?! Дьэ, бэйикэй! Мин да баарбын!" Балаҕан иһэ соһотохто харангарда, чэҥ муустаах муннуктара ытаан ньолборуйдулар, тугу эрэ кистэммитти иһийдилэр...

ТҮЯ БАҢААРЫТТАН СЭРЭХТЭЭХ БУОЛУН!

Саха Сиригэр "Авиалесохрана" суһал даннайынан күөх сайын сангатыттан 350 айылҕа баһаара регистрацияланан турар, уопсай инээ 63109,05 га тэнгэспит.

Суһал баһаары утары режим Верхоянской, Уус Алдан, Эбээн Быпантай оройуоннарыгар биллэриллэн турар. Чурапчы улуугар былырынгы 2024 сый даннайынан тыа баһаара бэлиэтэмэтэх. Быылгы 2025 сый сайын сангатыттан 1 айылҕа баһаара учуокка кирирдэ.

Тыа баһаарын туоратар сыалтан хас улуус аайы анал туһааннаах инстанциялар рейдэлэри ыыгаллар, бэрээдэги, баһаары утары ирдэбиллэри кэһээчиллэри тутатына административнай эппиэтинэскэ тардыы үлэтин ыыгаллар, дьонго сэрэтии баһаарынай ирдэбили туһулары эмиэ ирдииллэр.

Шашлыктааһын, аһаҕас уоту туттуу ханна барыай, син биир кестөр суол. Сотору кэминэн окко, сир аһыгар тахсыы эмиэ буолуоҕа. Тыа баһаарын күөдүйүүтэ үксүгэр ыам ыйыттан бэс ыйыгар дылы кыһынгы хаарбыт ууллан, ардаҕа суох кураанах күннэр турдактарына, үүнээйи үүнэ илик кэмигэр буолар уонна иккис күөдүйүүтэ от ыйыттан атырдыах ыйыгар

диэри, бу күмнүргэ ардаҕа суох эмиэ кураанах күннэр турдактарына, баһаар аһаана элбиир күмэ буолар.

Тыа баһаара – хонтуруола суох тыа, от-мас умайыыта. Биллэрин курдук, тыа баһаара тахсар түгэнигэр аттыгар баар дьон олоһор дьыллэрэ былдьаныан, кыыллар өлүүлэрэ, үүнэйилэр умайыылар тахсыан сөп. Үксүгэр тыа баһаара үөскүүр биричиинэлэринэн буолаллар:

1. Дьоннор оллооннорун, табахтарын умулларбакка тыаҕа сынньаммыт сирдэригэр хаалларан барыылары;
2. Оҕолор уотунан оонньууларыттан;
3. Бөбү хомуйан баран баһаарынай быраабылалары кэһиилээх уоттаһынтан;
4. Чабылхан охсууттан;
5. Хаппыт оту өртөөһүнүнэн;

Бу манна суруллубут биричиинэнэн сибээстээтэххэ 90 % дьон баһаарынай быраабылаларын кэһииттэн тахсыталыыр. Дьонсэргэ тыаҕа сынньана, оттуу-масы, сир астыы тахсаргытыгар боуллар:

- умайымтыа веществоларынан омотторуллубут, сыбаммыт ти-

рээпкэлэри бырабаргыт,
- алдыаммыт массыынаны туһаныы, массыына аттыгар табахтыыр, аһаҕас уотунан туһанар;
- кураанах бытыылкалары уонна таас кыыргаларын хааллараргыт;

- хаппыт оту өртөөһүн;
- тыа аттыгар чугастыы уот оттор;

Онтон туох эмэ биричиинэнэн тыа баһаара тахсар түгэнигэр бу быраабылалары хайаан да өйдүөхтээхит уонна туһуохтааххыт:

- саҕа умайан эрэр буоллаҕына, талах мастарынан уокка саба быраабаттаан тохтотуохха сөп, улахан талахтарга, мастарга түһэрин куоттарангыт кыра соҕус уоту атахытынан тэпсиэххитин;

- арай тыа баһаарын бэйэн күүскүнэн умулларбакка, баһаар улаатар куттала тахсар буоллаҕына, чугастыы дьоннор баар буоллахтарына сэрэтэн этэбит кутталлаах зонаттан түргэнник тахсаллары туһунан.

Баһаарынай чааска биллэрэргитин умнуман: 41-510, 101, 01, 112.

Чурапчытаагы 38 нүмүрдээх уоттан быһыныр этэрээт инструктора Захарова М.А.

«По иску прокуратуры Чурапчинского района суд обязал администрацию наслега обновить минерализованные полосы»

Прокуратурой района проведена проверка готовности к пожароопасному сезону 2025 г. органов местного самоуправления Чурапчинского района. Установлено, что администрация СП «Хатылынский наслег» в нарушение обязательных требований законодательства в период подготовки к пожароопасному периоду не обновила минерализованные полосы. В связи с чем, прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности администрации СП «Хатылынский наслег» обновить минерализованные полосы в кратчайший срок, по результатам рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое и полное устранение нарушений, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Прокурор Чурапчинского района советник юстиции А.В. Слепцов

КУТУРҔАН

Мындаҕаайыттан төрүттээх Одьулуун нэһилиэгин олохтооҕо, тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ, үлэ бэтэрээнэ

СЕДАЛИЩЕВА Александра Николаевна

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан оҕолоругар Натальяҕа, Константинга, Саинаҕа, бииргэ төрөөбүттэригэр, кинилэр дьизэ кэргэттэригэр, бары аймахтарыгар, чугас доботторугар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Одьулуун нэһилиэгин дьаһалтата, бэтэрээннэр сэбиэттэрэ.

Одьулуунтан төрүттээх Чурапчы сэлиэнньэтин олохтооҕо, тапталлаах уоллара, убайдара, кэргэн, амараха аҕа, улуустаагы үөрэх управлениетын үлэһитэ, Дьабыыла түмсүү салайааччыта

СТЕПАНОВ Василий Иванович

соһумардык олохтон туораабытынан аҕатыгар Иван Ивановичка, ийэтигэр Христина Исаковнаҕа, кэргэнигэр Евдокияҕа, оҕолоругар, бииргэ төрөөбүттэригэр, кинилэр дьизэ кэргэттэригэр, бары аймахтарыгар, доботторугар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Одьулуун нэһилиэгин дьаһалтата.

Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо, өр күмгэ «Якутскэнерго» тэрилтэтигэр бииргэ үлэлээбит доботтор, настаабынныкпыт

СТЕПАНОВ Василий Иванович

олохтон туораабытынан кэргэнигэр Евдокияҕа, оҕолоругар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чурапчытаагы РЭС коллектива.

Одьулуунтан төрүттээх Чурапчы сэлиэнньэтин олохтооҕо, «Саҕа олох» эрдээксийэтигэр кэрчик күмгэ бииргэ үлэлээн ааспыт кэллиэгэбит

СТЕПАНОВ Василий Иванович

олохтон туораабытынан кэргэнигэр Евдокияҕа, оҕолоругар, төрөппүттэригэр, бары чугас аймахтарыгар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

«Саҕа олох» эрдээксийэтин коллектива.

Убаастыыр ыкса ыалбыт, табаарыспыт

СТЕПАНОВ Василий Иванович

соһуччу олохтон туораабытынан кэргэнигэр Евдокияҕа, оҕолоругар, аймах-билэ дьонугар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Күөх Кытыл түөлбэ олохтоохторо.

Күн күбэй ийэбит, эбэбит, хос эбэбит, Чурапчыттан төрүттээх Дьокуускай куорат олохтооҕо, Чурапчытаагы киин балыыһаҕа өр сыл поварынан үлэлээбит балыыһа бэтэрээнэ, сэрии оҕото

БЕЛОЛЮБСКАЯ Матрена Романовна

уһун ыарахан ыарыыттан 89 сааһыгар бу дьыл от ыйын 14 күнүгэр олохтон туораабытын курутууан туран иһитиннэрэбит.

Оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Күндү коллагабыт, Чурапчы улууһун доруобуйатын харыстабылыгар үтүө суобастаахтык киин балыыһаҕа поварынан өр сылларга үлэлээбит бэтэрээммит

БЕЛОЛЮБСКАЯ Матрена Романовна

күн сириттэн туораабытынан оҕолоругар, сиэннэригэр, чугас дьонугар дириг кутурҕаммытын биллэрэбит.

Чурапчытаагы киин балыыһа коллектива, профсоюзһа, бэтэрээннэр сэбиэттэрэ.

Убаастыыр сангаспыт

БЕЛОЛЮБСКАЯ Матрена Романовна

уһун ыарахан ыарыыттан өлөн туораабытынан эдьийдэрбитигэр Любовь Борисовнаҕа, Надежда Николаевнаҕа, Вера Борисовнаҕа, кийииппитигэр Наталья Алексеевнаҕа, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр дириг кутурҕаммытын биллэрэбит.

Аймахтара Пермьковтар, Алексеевтар, Дьячковскайдар.

Тапталлаах кэргэним, аҕабыт, оҕобут

КОНОНОВ Айаан Романович

бу дьыл от ыйын 14 күнүгэр соһуччу олохтон туораабытын аймахтарыгар, билэр дьонугар, табаарыстарыгар иһитиннэрэбит.

Кэргэнэ, оҕолоро, аҕата, бииргэ төрөөбүттэрэ.

Бырааппыт

КОНОНОВ Айаан Романович

соһуччу өлөн олохтон туораабытынан кийииппитигэр Ньургуһунга, оҕолоругар, аҕатыгар Роман Егоровичка, бииргэ төрөөбүттэригэр дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Оконешниковтар, Мироновтар, Дьяконовтар, Зыряновтар.

Чурапчы сэлиэнньэтин олохтооҕо

КОНОНОВ Айаан Романович

соһумардык олохтон туораабытынан бары аймахтарыгар, чугас дьонугар дириг кутурҕаммытын тиэрдэбит.

С.А.Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын коллектива, профсоюзһа.

Инфографика



"САҢА ОЛОХ" хаһыат

Кылаабыл кий эрдээктэр
ГОРОХОВА
Людмила
Владимировна

Тэрилтэтигэр: СӨ Бырабылгалыстыбата, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Сахабэчээт" Сууһарыстыбаннай автономнай тэрилтэ.
Таһаараччы: СӨ "Сахабэчээт" ГАУ
Таһаараччы аадырыһа: 677000, Дьокуускай к., Орджоникидзе уул. 31, 124 каб. тел/факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhabecheat@mail.ru. Российскай Федерация Россия Федерация СӨ салалтатыгар 2020 с. бэс ыйын 3 күнүгэр регистрацияламмыт нүмүрү – ПИ №ТУ14-00559.

Эрдээксийэ аадырыһа: 678670, Чурапчы сэл., П.Пинигина, 26 а. Төлөпүүннэригэр: эрдээктэр – 41-332, отделлар – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Ааптар сурутар эпитетер санаа редакция позициялар мадды сөп түбэтэр буолбатах. Сурулуу ыйыллар чакчылар кырдыккаахтарыгар эппиэтинэни ааптар тус бэйэтэ сүгэр.

Индексэ: ПИ964. Бэчээксэ сакаас № 28 (12007). Кээмэйэ 2 б.л. Аһаана 810. Хаһыат сыаната 26 солк. Хаһыат нэдиэлэҕэ биридэ: бээтинсэҕэ тахсар.

Хаһыат 17.07.2025 с. бэчээксэ бэрилиннэ, 18.07.2025 с. таһыста. Дьокуускай к., Виллойскай переулок, 20 №-дээх дьыһтыгэр, "Ю.А. Гагарин аатынан Дьокуускайдаагы өрөспүүбүлүкэтээҕи типография" АУО бэчээттэннэ.



@SANAOLOH